



**Grade 1**



**TERM 4**



**HL SEP**



**WORKSHEET**

**PACK**









# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	 <p>Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	 <p>Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	 <p>Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
ka gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **poraše**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

poraše

mokgabi

kgetha

mokotlaneng

penta



**BITŠA**

morwa

rwalang

rweša

morwedi

fšega

lefšega

fšegiša

fšega







**BALA**







Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="667 884 1295 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
ka gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **poraše**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

poraše

mokgabi

kgetha

mokotlaneng

penta



**BITŠA**

morwa

rwalang

rweša

morwedi

fšega

lefšega

fšegiša

fšega







**BALA**







Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	 <p>Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="667 884 1295 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">                     Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	 <p>Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1292 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="667 884 1295 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">           Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.         </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1300 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		tšeang	tšolang	tšale	letšang	
	<b>BALA</b>	Tšolang tšale pele le kgetha seswantšho. Le se ke la kgetha sa mahwibi ka gore ke mmamoratwa wa ka. Ge le fetša le se beye ka mokotlaneng wo mo hwibidu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Tšale ya ka ke ye hwibidu. E na le seswantšho se se botse. Ke e apara ka mahwibi..				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: hwibidu				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		rwalang	rweša	morwedi	morwa	

	<b>BALA</b>	Morwa o itukisetša go rwala mokotla. Ke mokotla wo mo hwibidu. Morwedi o mo rweša wona ka gore ke wo mogolo.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: seswantšho

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Morwa o itukišetša go rwala eng? Morwa o itukišetša go rwala _____. 2. Ke mokotla wo mo bjang? Ke mokotla wo mo _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	fšega	lefšega	fšegiša	fšega	fšegiša
	<b>BALA</b>	Lefšega le kgetha seswantšho. Seswantšho se ka mokotlaneng. Ke seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa				
	<b>NGWALA</b>	1. Lefšega le kgetha eng? Lefšega le kgetha _____. 2. Seswantšho se kae? Seswantšho se ka _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>poraše</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poraše	mokgabi	kgetha	mokotlaneng	penta
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="662 884 1292 1713" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1508 2038">Bohlale o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa. O se bea ka mokotlaneng. O nyaka go se fa morutiši wa gagwe. O humane morutiši a itukišetšatša letšatši.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. bohlae o kgetha seswantšho sa gagwe sa mmamoratwa 2. o se bea ka mokonengtla 3. go se fa Morutiši wa gagwe O nyaka







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlale di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	segwagwa	mogwapa
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	 <p>Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlale di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	segwagwa	mogwapa
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1436 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2038">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1556 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	 <p>Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koloji e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koloji

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	 <p>Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	segwagwa	mogwapa
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	 <p>Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1436 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1436 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2038">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	 <p>Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohla di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona kolo e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kolo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	segwagwa	mogwapa
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2038">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlae di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2038">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlale di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlale di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	morwa	rwalang	rweša	morwedi	
		fšega	lefšega	fšegiša	fšega	
	<b>BALA</b>	Lefšega le na le bokgoni. Le kgona go bjala lefela ka peunyana fela. Le bjala ka bokgoni bjo bogolo.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Morwedi o rwala peu ya mafela. O nyaka go e bjala ka gae. O a tseba gore ge o jele lefela o a khora.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefela				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		boima	boifa	moloi	koloi	

	<b>BALA</b>	Bana ba rwele morwalo wa boima. Ba bona koi e feta. Ba boifa go e emiša gore e ba rwalele.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: koi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba rwele morwalo o mo bjang? Bana ba rwele morwalo wa _____. 2. Ba bona eng e feta? Ba bona _____ e feta.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	segwagwa
		segwagwa	mogwapa	gwaba	mogwapa	
	<b>BALA</b>	Bana ba jele mogwapa maabane. Ge ba jele mogwapa ba a khora. Ba rile go fetša ba ya go robala ka gobane ba boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba jele eng maabane? Bana ba jele _____ maabane. 2. Bana ba boifa eng? Ba boifa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>segwagwa</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	khora	bokgoni	peunyana	kgotsofala	lefela
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="443 929 1444 1657" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1548 2049">                     Quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela. O ile a e bea seatlengsa moruti. O boletše gore bokgoni le bohlahe di na le maatla. Baruti ba ile ba se kgolwe mahlo a bona.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. quetzalcoatl o tlile le peunyana ya lefela 2. o ile a e bea seatleng moruti 3. gore bokgoni le bohlae di na le maatla O boletše.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="446 884 1468 1624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1646 1516 2027">                     Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="446 884 1468 1624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1646 1516 2027">                     Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="446 884 1468 1624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1646 1516 2027">           Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyege ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.         </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="446 891 1468 1624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1646 1516 2027">           Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.         </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloji	moloji	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		gwaba	segwagwa	mogwapa	segwagwa	
	<b>BALA</b>	Mma Moloi o apere baki e mpsha. Ke baki ye botsebotse. E na le mebala ya go swana le ya koloi ya tate.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Bana ba bapala ka segwagwa. Ke segwagwa se setala sa boima. Nna ke boifa segwagwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mogwapa				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	bjala	bjoko	bjetše	mabjang	
		bjoko	bjetše	mabjang	bjala	

	<b>BALA</b>	Tate o bjetše dibjalo. Dibjalo di na le mabjang. Ke bone segwagwa se segolo ge ke tloša mabjang.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mabjang

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Tate o bjetše eng? Tate o bjetše _____. 2. Dibjalo di na le eng? Dibjalo di na le _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyege
	<b>BITŠA</b>	hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
		hwibidu	hwibila	mahwibi	hwile	
	<b>BALA</b>	Baki ya mma ke e hwibidu. Ke baki ye botsebotse. Ge a tsoga ka mahwibi ga a tshwenyege ge go tonya.				
	<b>NGWALA</b>	1. Baki ya mma ke ye bjang? Baki ya mma ke ye _____. 2. Mma o tsoga neng? Mma o tsoga ka _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>baki</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	baki	mpsha	botsebotse	akaretša	tshwenyeye
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	

	<b>BALA</b>	 <p>Matshepo o ile a aparela go ya kerekeng. O apere baki ya gagwe e mpsha. Ke baki ye botsebotse yeo nkilego ka e bona. Matshepo o re ke se tshwenyeye ka gore tšatši le lengwe e tla ba ya ka.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. matshepo o ile a aparela go ya kerekeng 2. o apere baki ya gagwe e psham. 3. ye botsebotse yeo nkilego ka e bona Ke baki.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše		

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">           Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.         </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">                     Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	 <p>Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2049">                     Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	 <p>Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO


### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">                     Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO


### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	 <p>Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">           Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.         </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO


### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	myemyela
		myemyela	myemyelo	myemyetše		

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2049">           Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.         </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	boifa	boima	koloi	moloi	
		hwile	hwibidu	hwibila	mahwibi	
	<b>BALA</b>	Koko o apea kheri ka ditamati. Kheri ya koko ke e hwibidu. Mma ore kheri ya koko e bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o boifa go ngwatha kheri. Kheri ke ye hwibidu. E nale ditamati tša go phadima.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: ditamati				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		mafsielo	lefsika	lefsielo	mafsielo	

	<b>BALA</b>	Mma o na le lefsielo la go phadima. O fsiela mafsika ka lona. Ke lefsielo le le botsebotse.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mma o na le lefsielo le le bjang? Mma o na le lefsielo la go _____. 2. O fsiela eng ka lona? O fsiela _____ ka lona.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	myemyelo
	<b>BALA</b>	Sesi o a myemyela ge a eja kheri. O ngwatha kheri gape. O re o rata kheri ya ditamati.				
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi o myemyela ge a eja eng? Sesi o myemyela ge a eja _____. 2. O rata kheri ya eng? O rata kheri ya _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>myemyela</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kheri	phadima	ngwatha	phišego	ditamati
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1388 1691" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1747 1524 2038">                     Mmago Wayde o bitša Wayde gore a tle a leke kheri. Wayde o e leka a sena phišego. Ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima. Kheri e be e le bose kudu.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. wayde o e leka a sena phišego 2. ge kheri e fihla lelemeng, mahlo a gagwe a thoma go phadima 3. e be Kheri e le bose kudu.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšheetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšheetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšheetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšheetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.



### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšhelete</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="478 884 1428 1545" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1601 1468 1982">                     Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgollo ao tšeeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšhelete</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="478 884 1428 1545" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1601 1460 1982">                     Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšheetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>tšhelete</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="478 884 1436 1556" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1601 1468 1982">                     Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšheetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšheetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšheetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšheetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšheetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšheetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mмуšo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: tšhelete

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5






MPHATO 1 KOTARA 4

LETLAKALATŠHOMO



## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	lefsielo	mafsielo	lefsika	lefsielo	
		myemyela	myemyelo	myemyetše	myemyela	
	<b>BALA</b>	Buti o a myemyela ka gore o na le tšhelete. Ke tšhelete ye a e filwego ke mmušo. O nyaka go reka mafsielo ka yona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

## MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Sesi o na le kgang. O gana ka tšhelete ya mmušo. O re ke tšhelete yeo a e tšeeetšwego kgale.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefsika				

## LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		twaa	betwa	gatwa	retwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba retwa ke mmušo. Ba šomile gabotse sekolong. Mmušo o ba file tšhelete entši.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: gatwa

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba retwa ke mang? Bana ba retwa ke _____. 2. Ba šomile bjang sekolong? Ba šomile _____ sekolong.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mmušo	tšhelete	kgang	tšeetšwego	District six
	<b>BITŠA</b>	moagi	moapararo	moahlodi	boagi	
		moaparong	moagi	moapararo	moahlodi	
	<b>BALA</b>	Moagi o aga moago wa mmušo gabotse. O aga a apere moapararo wa boagi. Moahlodi o rata moago wa mmušo.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moagi o aga moago wa mmušo bjang? Moagi o aga moago wa mmušo _____. 2. O aga a apere moapararo wa eng? O aga a apere moapararo wa _____.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





**BALA**

Bala mantšu a  le   
go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.



**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le a   
a gare ga pukuntšu ya gago.  
Thala seswantšho sa lentšu: **tšhelete**

## LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA  
O BOLELE**

mmušo

tšhelete

kgang

tšeetšwego

District six



**BITŠA**

betwa

gatwa

retwa

matwetwe

moagi


moaparo

moahlodi

boagi







**BALA**







Mmušo ga senke wa abela lapa lešo naga mo District six. Ba re file tšhelete sebakeng sa naga. Se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšeetšwego ka kgang. Ga go bose go hudušwa ka kgang.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku Ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba re file tšhelete sebakeng sa naga 2. se se ka se buše motsana woo rakgolo ao tšwegotšee ka kgang. 3. bose Ga go go huduga ka kgang.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="510 896 1436 1568" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="406 1612 1540 1982">                     Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.



### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="510 896 1436 1568" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="406 1612 1540 1982">                     Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO


### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO


### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="510 896 1436 1568" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="406 1612 1540 1982">                     Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.


### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: maoto

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.



### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taolo	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	 <p>Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	betwa	gatwa	retwa	matwetwe	
		moagi	moaparo	moahlodi	boagi	
	<b>BALA</b>	Moromiwa o romilwe ke matwetwe. O mo romile gore a tliše melaetša. Ke melaetša ya go betwa ga moahlodi.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Moahlodi ga a rate moaparo wa mokgethwa. O rometše melaetša e mentši. Mokgethwa o rile go fetola moaparo a retwa ke batho ka moka.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		kuaneng	rua	bua	kua	

	<b>BALA</b>	Mokgethwa o apere kuane. Go na le maselepyana kuaneng ya gagwe. Batho ka moka ba mo fa melaetša eupša ga a o tloše.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: kuane

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Mokgethwa o apere eng? Mokgethwa o apere _____. 2. Go na le eng kuaneng ya gagwe? Go na le _____ kuaneng ya gagwe.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	maoto	kgaoga	laola	taola	
		paologa	maoto	kgaoga	laola	
	<b>BALA</b>	Maoto a moromiwa a tla paologa. A tla paološa ke go romiwa kua le kua. O laola ke melaetša yeo a rwelego.				
	<b>NGWALA</b>	1. Maoto a moromiwa a tla dira eng? Maoto a moromiwa a tla _____. 2. A tla paološa ke eng? A tla paološa ke go _____ kua le kua.				





## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>maoto</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	modimo	Aztec	maselepyana	melaetša	eupša
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="510 896 1436 1568" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="406 1612 1540 1982">                     Maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa. O be o rwala melaetša ya go fapana. Melaetša ye mentši e be ele ya pula. Bagologolo ba be ba kgona go bona ge eba pula e ka letelwa ka go lebelela maselepyana.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku ya gago. Lokiša diphošo. 1. maselepyana e be e le moromiwa wo mokgethwa 2. o be o rwala melaetša ya go fapana 3. ye mentši e be ele ya pula.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2060">Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang</li><li>2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago?</li><li>3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.</li></ol>







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	<p>1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____.</p> <p>2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.</p>

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	<p>1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla.</p> <p>2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.</p>				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang</li><li>2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago?</li><li>3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.</li></ol>







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







**LABOBEDI MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


**LABORARO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloi	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	 <p>Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang</li><li>2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago?</li><li>3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.</li></ol>







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2060">Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2060">Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang</li><li>2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago?</li><li>3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.</li></ol>







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

**LABOBEDI MOŠONGWANA 2**







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

**LABORARO MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2060">Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2060">Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang</li><li>2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago?</li><li>3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.</li></ol>







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloji	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="558 896 1364 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1612 1548 2072">                     Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 7






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO



### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	rua	bua	kua	kuane	
		maoto	kgaoga	laola	taolo	
	<b>BALA</b>	Tate o na le bolwetši bja maoto. Ga a kgone go kuka mmele wa gagwe. Koko o kgaoga pelo ge a mmona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Buti o apere kuane e botse. O e rekile kua toropong. O fetile gona ge a boya go entelwa.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: moagi				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	morwa	rweša	lefšega	boifa	
		boima	koloi	mogwapa	segwagwa	

	<b>BALA</b>	Sesi ga a rate tšhwaana. Maabane re be re entelwa ka moka. E be e le moento wa bolwetši bja mooko.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: lefšega

**LABOBEDI MOŠONGWANA 2**







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Sesi ga a rate eng? Sesi ga a rate _____. 2. E be ele moento wa bolwetši bofe? E be e le moento wa bolwetši bja _____.

**LABORARO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	bjala	mabjang	bjoko	hwibidu	
		mahwibi	mafsielo	lefsika	lefsielo	
	<b>BALA</b>	Koko o tsoga ka mahwibi ka mehla. O tšea lefsielo gomme a fsiela mabjang. Maoto a gagwe a bohloko ka gore o ragile lefsika.				
	<b>NGWALA</b>	1. Koko o tsoga neng Ka mehla? Koko o tsoga ka _____ ka mehla. 2. Koko o fsiela eng ka lefsielo? Koko o fsiela _____ ka lefsielo.				



## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: lefsielo

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	moento	tšhwaana	bolwetši	entelwa	mmele
	<b>BITŠA</b>	boima	koloi	mogwapa	segwagwa	
		bjala	mabjang	lefsielo	hwibidu	

	<b>BALA</b>	 <p>Naa o a tseba gore moento o šoma bjang? Naa o a tseba gore go direga eng ge tšhwaana e tsena letsogong la gago? Ge o hwetša moento, seripa se sennyane sa bolwetši se entelwa mmeleng wa gago. Se se thuša gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjo.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. naa o a tseba gore moento o šoma bjang 2. Naa o a tseba gore go direga eng ge aanatšhw e tsena letsogong la gago? 3. thuša Se se gore mmele wa gago o kgone go lwantšha bolwetši bjoo.







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1548 1926">Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng. Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši. Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo! Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1548 1926">Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng. Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši. Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo! Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetošetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">           Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.            Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.            Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!            Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.         </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetošetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetošetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.



### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="619 918 1292 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetošetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetošetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetošetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="622 918 1292 1568" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1548 1926">Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng. Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši. Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo! Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.</p>
--	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!







# LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 8






## MPHATO 1 KOTARA 4

## LETLAKALATŠHOMO

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	boima	mabjang	mogwapa	lefsielo	
		bjetše	koloi	segwagwa	hwibidu	
	<b>BALA</b>	Buti o bjetše letšoba le le hwibidu. Letšoba le nyaka mahlasedi a letšatši gore le gole. Joo! Ke bone segwagwa pele ga letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka pukuntšung ya gago.				

### MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Mošupologogo Mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Segwagwa se segolo se ka gare ga mabjang. Koko o se tloša ka lefsielo. Ga a nyake se senya letšoba la buti.				
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: letšoba				

### LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	myemyela	myemyelo	betwa	gatwa	
		retwa	matwetwe	myemyetše	twaa	

	<b>BALA</b>	Matwetwe o a myemyela ge a retwa. Myemyelo ya gagwe e re twaa! O file rakgolo dimatlafatši ge a be a bolawa ke maoto.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa lentšu: mahlasedi

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	1. Matwetwe o dira eng ge a retwa? Matwetwe o a _____ ge a retwa. 2. Myemyelo ya gagwe e bjang? Myemyelo ya gagwe ere _____.

### LABORARO MOŠONGWANA 1



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	moagi	kua	
		kuane	paologa	maoto	bua	
	<b>BALA</b>	Moahlodi o apere kuane e hwibidu. Kuane ya gagwe e na le letšoba mo godimo. Letšoba la kuane ya gagwe le swana le moaparo wa gagwe.				
	<b>NGWALA</b>	1. Moahlodi o apere kuane e bjang? Moahlodi o apere kuane ye _____. 2. Kuane ya gagwe e na le eng mo godimo? Kuane ya gagwe e na le _____ mo godimo.				




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa ka Labobedigo Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Thala seswantšho sa lentšu: <b>moagi</b>

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	mahlasedi	letšatši	mobu	dimela	letšoba
	<b>BITŠA</b>	moaparo	moahlodi	paologa	maoto	
		myemyela	retwa	matwetwe	twaa	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="619 918 1292 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1624 1540 1926">                     Limani ga a tsebe gore dimela di ja eng.                      Mmagwe o re di nyaka mahlasedi a letšatši.                      Di fetšetša mahlasedi a letšatši go ba dijo!                      Gape di nyaka le dimatlafatši go tšwa mobung.                 </p>
--	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le a  go tšwa ka Labonego Mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Thala seswantšho sa karolo ye o e ratago kudu ya kanegelo ya pukukgolo.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo go tšwa ka Labonego Mošongwana I.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. limani ga a tsebe gore dimela di ja eng 2. Mmagwe o re di nyaka masedihla a letšatši. 3. Fetošetša Di mahlasedi a letšatši go ba dijo!